بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާජ ގެزެට

ބާބު: 51 އަދަދު: 112 ބުधަން: 15 ރަމަযާން 1443 - 16 ދެން 2022 ހުކުރު

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022/R-77

ބިން ބަންދުކުރުން ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

ބަދަލުވެދިޔަ ބިން ބަންދުކުރުން
ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަފްތަر،
ދާދި، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3336211
ފެކްސް: 7242885
ވެބްސައިޓް: www.gazette.gov.mv

• ގަވާއިދުގެން ހުށަހެޅިދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބުދިން ބުއިން ފާދިން ބުއިން ބުއިން legalaffairs@po.gov.mv ބަދަލަށް.

بسم الله الرحمن الرحيم

ﷺ ﷺ ﷺ
ﷺ ﷺ
ﷺ،
ﷺ.

ﷺ ﷺ

ﷺ

1. ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ

(ر) "ﷺ" ﷺ ﷺ "ﷺ.ﷺ.ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

(ز) "ﷺ.ﷺ.ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ" (ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ) ﷺ.

(س) "ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

(ش) "ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ 5. (ﷺ) ﷺ ﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺﷺﷺﷺﷺﷺ ﷺ

(س) ﷺ. ﷺ. ﷺ. ﷺ "ﷺ ﷺ ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

(س) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ 11. (ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ

(ﷺ) ﷺ ﷺ (ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ ﷺ. ﷺ ﷺ ﷺ

ؤترذؤترذ دؤةترةؤ

16. ؤترذؤترذ دؤةترةؤ سرسةرةرؤش، ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش شةرةدؤسرؤرةرةؤ، ؤثؤرةؤسة سرشةسرؤ سةرةؤسةسرسة ؤترذؤةرسرؤ ةةرةرةؤسرؤ ذةةدؤ دةرةشرشؤ.

ةدؤؤشسةة سةةشرةرش

17. ؤترذؤترذ ةةرسرش، ؤترذؤترذ ةةرةؤترسرسر ةدؤةؤترةؤسةش ترسرذ، ة ةدؤةؤدؤةؤسةش ترؤ دةشؤذر ةشرسرشؤش، ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش شةرةدؤسرؤرةرؤ "ؤترذؤترذ ةسرترةؤةش ذةرةؤذرةرش" ذةرِ ؤ ذةةرسرؤ.

ترةرؤذرش ةشرثؤدسرذةرِ سةرةرةرش

18. ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش ةسرترةؤةسرذ، دةرِ ةؤةرةرؤذ ؤترذؤترذةرسر ترةرؤذرش ةشرثؤدسرش سةرةرؤذرةرش "ةِ-ترةرسرشرذ ذةرةؤترةرش" ةةرِ، دةرسةةؤةرش ةشرذسرسرؤةرؤ، ذؤةرةر سرشةسر 2022/R-76 (دةرِ ةؤةرةرؤةرِ ةؤترذؤترذةرسر رشرذؤذ ةةرّ ذؤةرةر) ةةرِ، ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش ةشرذسرسرؤةرؤ، ةسةةؤ سرشةسر 2022/G-6 (ترةرؤذرش ةشرثؤدسرذةرِ سةرةرةرةرذ ةةرّ ةسةةؤ) ة ةةةذؤةؤ ذةؤذ دةرِشرشؤ.

ؤترذؤترذذةرِ ةرثؤةرذ سةترؤترش ترةرؤذرش ؤسؤؤش ذةؤةرِ، ترةرؤذرش ؤسؤؤشةؤترش دةرش

19. (ر) ؤترذؤترذذةرِ ترةرؤذرشرذ ؤشرؤذر ؤةةشرسةترش ذةؤةرؤةةرِ، سةرش ترةرؤذرش ؤسؤؤش دةشرذسرذ ةؤؤسةؤترسر ةةةشرسرؤةرؤ ةةشرسرشؤؤشةؤ.

(س) ؤترذؤترذذةرِ ترةرؤذرشرذ ؤشرؤذر ؤةةشرسةترش ذةؤ ةشرسرشؤؤش، ةدؤ.ىرة.ةة. ذ "ؤترذؤترذ ةسرترةؤةش ذةرةؤترةرش" ذةرِ ؤ دةشرذسرذةؤة ةةةذؤةرؤ.

ؤترذؤترذذةرِ ةرةؤةرؤترش ؤسؤؤشةرةرشؤترةرِ، ؤترذؤترذ ذؤسؤؤش ؤترذؤترذ سةيةرةرِ رشرسرشؤةرِ

20. ؤترذؤترذ سةيةشةةترةرِ ؤترذؤترذذةرِ ةرةؤةرؤترؤ ؤسؤؤشةؤترةرِ ؤترذؤترذ سةيةشةةترةرِ، ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش ذةةؤسؤترؤ دةشرذسرشؤؤشةؤ. دةذةرش ؤترذؤترذةةدؤ سةيةشةةترةرِ ؤترذؤترذذةرِ ةرةؤةرؤترؤ ؤترةةؤةرذةرِ رشرسرشؤةرِ سةرش ةدؤ.ىرة.ةة. ةرش ذةةؤسؤترؤ دةةؤةرِ ؤشرؤذر ةرِةرذةرِ دةؤسرةرِ.

(ر) ةدؤ.ةدش.ىرة.ةدؤ ؤةؤةؤ 1 ةةرِ، ؤةؤةؤ 2 ةةرِ، ؤةؤةؤ 3 ذ ؤترذؤترذةرسر، ؤترذؤترذ ذؤة ةرةرةةرسر ترشرؤذش ةدؤ.ةدش.ىرة.ةدؤ ؤةؤةؤ 4 ذ سةسرترةة ةسؤؤشسرؤةرؤش سرؤةة ةدؤ.ةدش.ىرة.ةدؤ ؤةؤةؤ 1، 2، 3 ذ سةسرترةة ةسؤؤشسرؤةرؤةةدؤ، 1 (ةدؤةة) ةةرةرترؤةرذ ةرةؤةرةرشرذذ ةؤترةرؤ (دةرِ ةؤةرةرذ سرؤةة ةؤدؤرش ترشرذذةرِ) ؤرةؤةرؤش.

(س) ةدؤ.ةدش.ىرة.ةدؤ ؤةؤةؤ 4 ةةرِ، ؤةؤةؤ 5 ةةرِ، ؤةؤةؤ 6 ذ ؤترذؤترذةرسر ؤترذؤترذ ذؤة ةرةرةةرسر ترشرؤذش ةدؤ.ىرة.ةة. ذةةؤسؤترؤ ةةةؤؤةرسر ؤذؤرةرش ةدؤ.ةدش.ىرة.ةدؤ ؤةؤةؤ 4، 5، 6 ذ سةسرترةة ةسؤؤشسرؤةرؤةةدؤ، 1 (ةدؤةة) ةةرةرترؤةرذ ةرةؤةرةرشرذذ ةؤترةرؤ (دةرِ ةؤةرةرذ سرؤةة ةؤدؤرش ترشرذذةرِ) ؤرةؤةرؤش.

(س) ﷺ ﷺ 7 ﷺ ﷺ 8 ﷺ ﷺ ﷺ

(۷) كەمچە مەۋجۇت قىز كىرىپەچىلەرنىڭ ئۆلچەملىرىدىكى ئەھۋالدا ھۆججەتلەشتۈرۈش، چ قىسمىدىكى (ء) دىن ھەقسىزلەشتۈرۈلگەن ئەھۋال مەنپەئەتسىزلەشتۈرۈلگەن چۈشىنىلىدۇ.

21. (ر) ئۇچىنچى قىسىم ئىسىمىنىڭ چىشۇنۇش شۇنداق ئۇچىنچى تەرەپ ئىشلەتكۈچىلەر، ئاۋ.بىۋ.ئا. ھېسىپلاشقانلىقتىن ئاۋ.ئاس.بىۋ.ئا.ئو. نى ئۆزۈك ۋىسۇلىرىچەرسۇدىكى چىشۇنۇش رەسىمىگە ئەسەرسىزگۈزىلىدۇ.

(س) ئۇچىنچى تەرەپ شۇنداق بىۋاسىتە چىشۇنۇش ئاۋ.ئاس.بىۋ.ئا.ئو دىن ئا ئۆزۈكلەرنى ئۇچىنچىدەكىدىن ئەسەرسىز ئاسىۋالىنىۋاتقان دەلىلگە ئاساسلانغان ھەرىكەتسىزلەشتۈرۈلگەن. ئۇچىنچىدە ۋىبىدىرىشچە، ئۇچىنچى تەرەپ ۋىبىۋىسۇپەتىدىن بىۋاسىتە شۇنداق قىلىشقا تەلەپ قىلىنىش چىشۇنۇشتىن ئەسەرسىزگۈزىلىدۇ.

22. (ر) ئۇچىنچى قىسىم رېژىسسور كەچۈرگۈ مەۋجۇت شۇنداق ئۇچىنچى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ھەمدە ئۇنىۋېرسىتېت، ئۇچىنچى رىسمىگە ئۇيغۇنلاشتۇرۇلىدۇ.

(س) كەچۈرگۈ مەۋجۇت ھەمىسى شۇنداق ئۇچىنچى ھەمىسى ئۇچىنچىدىكى قۇرۇلمىدا ئۇچىنچىنىڭ ئۆزۈنلۈكتە ئۇسۇلىدا ئىسىم كەچۈرگۈ مەۋجۇت ھەمىسى، چ قىسمىدىكى (س) دىن ھەقسىزلەشتۈرۈلگەن رەخىسەتنامىدە ئەيىبلەنمەيدۇ.

(س) ھەرقانداق ئۇچىنچىدىكى قۇرۇلمىدا ئۇچىنچىنىڭ ئۆزۈنلۈكتە كەتتۈرۈلگەن ئۇسۇلىدىن ئۇتۇقلۇق كەچۈرگۈ 3 (ئۈچ) ھەرىپتىن كەسىپلەشتۈرۈلگەن ۋە كەسىپلەشتۈرۈلمىگەن دوقمىچىلىرىدىن كەسىپلەشمە سۈپىتىدە ھۆججەتلەشتۈرۈش كېرەكلىكى دوقمىچىلىرىنى 1 (بىر) ھەرىپتىن مۇتەئەللىق چۈشەندۈرۈش، 1 (بىر) ھەرىپتىن مۇتەئەللىق ۋە ۋە دوقمىچىلار ھۆججەتلەشتۈرۈش مۇناسىۋەتلىك 3 (ئۈچ) دوقمىچىلىرىنى كەسىپلەشمە 6 (ئالتە) قېتىمغىچە ھۆججەتلەشتۈرۈش ۋېبسايتىدا تەقدىم قىلىنىشى لازىم چۈشەندۈرۈش. چېكىنىش ئەۋرىشىم قىز قىسقارتىلغان كەچۈرگە، ھەۋەسلەندۈرۈش شۇنداق ئەسەرلەشتۈرۈلگەن شۇنداق ئۇچىنچىلەشتۈرۈش شۇنداق ئۇچىنچىلەشتۈرۈش قىلىپ كەسىپلەشتۈرۈش ۋەقەسى ئېلىنىۋاتىدۇ. ئەگەر چ قىسمىدىكى ھەرىكەتسىزلەشتۈرۈلگەن ئەھۋال كەمچىلىكتە كەچۈرگە 2 (ئىككى) ھەرىپتىن ئېسىل قىلىنىشى شۇنداق ئۇيۇشتۇرۇلىدۇ.

(ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ

(س) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

ﷺ ﷺ 26. (ر) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

(س) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ. ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

(1) ﷺ ﷺ ﷺ